



\* Objekat gospodarski propisani je za projektovanje te se planira u skladu sa projektnim podmjerima. Slijedi izvješće od seoskog načelnika o projektu u skladu sa rezultatima i preporukama tehničke konzultacije. Cetinje, 27. maj 2013. godine  
Projektni dokument je u skladu s tehničkom mifranom i u skladu sa podacima na kojima je sprovodenje inženjerski – arhitektonski radovi. U skladu s tim će se graditi novi objekt.

*Crna Gora*

*Prijestonica Cetinje*

## *Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine*

Cetinje, 27. maj 2013. godine  
Broj: 05-351/13-331

INVESTITOR: **SIRARA VULAŠ**

LOKACIJA PRIVREMENOG OBJEKTA: Privremeni objekat tipa hangar projektovati na djelovima kat. parcela br.: 1435/1, 1435/4 K.O. Cetinje II, list nepokretnosti broj 17, svojina D.O.O. „Osvit“ u dijelu kat. par. broj 1436/1 K.O. Cetinje II, list nepokretnosti broj 119, svojina Vulaš Radomira. Zahvat Prostornog plana opštine Cetinje i Generalnog urbanističkog plana Opštine.

PLAN:

ELABORAT PRIVREMENIH OBJEKATA  
(„Sl. list CG“ – o.p. broj 33/11)

### URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Na djelovima katastarskih parcela broj 1435/1, 1435/4 K.O. Cetinje II, ukupne površine 10.821 m<sup>2</sup>, list nepokretnosti broj 17, svojina D.O.O. „Osvit“, i dijelu katastarske parcele broj 1436/1 K.O. Cetinje II, ukupne površine 1675 m<sup>2</sup>, list nepokretnosti broj 119, svojina Vulaš Radomira, u skladu sa Elaboratom privremenih objekata, projektovati privremeni objekat - montažnu halu tipa hangar, spratnosti P, površine privremenog objekta u osnovi ~451 m<sup>2</sup>. Navedene kat. parcele se nalaze u zahvatu Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana opštine Cetinje.
- Montažno demontažni objekat tipa hangar projektovati od lako-montažnih i industrijsko proizvedenih metalnih ili drugih konstruktivnih elemenata.
- Saobraćajni priključak objektu obezbijeden je sa lokalne saobraćajnice. Na parceli predviđeti kolски i pješački pristup, kao i prostore za parkiranje vozila.
- Kotu poda prizemlja uskladiti sa kotom terena i prilaznom saobraćajnicom.
- Predviđjeti odgovarajuće planiranje terena (nasipanje tampona, betoniranje, asfaltiranje).
- Investitor je dužan da teren oko objekta uredi, betonira i ozeleni prigodnim zelenilom.
- Gradjevinske linije privremenog objekta su ucrtane na kopiji plana koja čini sastavni dio ovih urbanističko – tehničkih uslova.
- Privremeni objekat postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina (predviđjeti iznošenje i odlaganje smeća, kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda).